

РАЙСА  
САРБИ

КҮН  
ахсын  
санганы



**САХА РЕСПУБЛИКАТЫН КУЛЬТУРАДА  
МИНИСТЕРСТВОТА  
САХА РЕСПУБЛИКАТЫН СУРУЙААЧЧЫЛАРЫН  
СОЮНА**

**Раиса Сарби**

**КҮН АХСЫН САННАНЫ**

**"Ситим" КИФ  
Дьокуускай  
1993**



Ответств. редактор - поэт **В.Т.Сивцев**

### **Раиса Сарби**

Каждый день новое. Стихи. Переводы с чувашского. Министерство культуры и Союз писателей Республики Саха (Якутия), 1993.

Поэтесса в литературе вошла как детский писатель. В стихах Раисы Сарби бьется сердце солнечной Чувашии. В сборник вошли в основном лирические стихи.

Адресована массовому читателю.

ISBN 5-88080-076-8

© Раиса Сарби. Каждый день новое.  
Стихи. Якутск, 1993.

## Чувашия Күннэйэ

Сарби дийн нууччалыы тылбаана — Солнечная дийн, онон сахалалыы Күннэй дийххэ сөп. Раиса Сарби (Раиса Васильевна Бородкина) сааһынан да здэр (туөрт уонуттан санга тахсан эрэр), бэйэтинэн да кэрэ дъүүннээх, суройуута да сырдык сарданалаах — онон ити псевдонима киниэхэ сүрдээбин сөп түбэхэр. Мин кинини аан ба-стаан тыл этэрин истэрбэр кылбалдыгтан дъэ кыыс обжо тоо — Константин Иванов төрөөбүтэ сүүс сыллаах юбилейыгар Чувашияттан туух да баанаан киһи Башкирияда көһөн тийбипит — суройааччылар, художниктар, ученайдар, артистар, музыканнаар, ыалдыгыттар, үгүс ахсааннаах үрдүкү салайар эргимтэлэр... Онно мангнай Белебей куоракка, онтон К.Иванов төрөөбүт нэхилиэгэр, тиһэвэр Уфаџа сылдыбыппит — киһи өйүттэн сүпшэт бырааһынныгтар буолбуттара. Уфатаавы драматический театр сценатыгар бэйэтин национальной тангаһын, араас симээбин кэтэн кылабаччытан, уһун кенө унгуохтаах Сарби тахсан этэн-тынан, төлөннөөх поэтической образтардаах дириңг иэйнилээх хоһооннорун ааџан, дьонунан туолбут бүтүн киэн саала болюомтотун бэйэтигэр үмүрү тардан ылбытыгар — бу кыыс-дъяхтар кырдык дабаны бэйэтин норуутун сарданалаах, сырдык кэскилин кэрхээлиир Күннэйэ эбит дии санаабытым.

Раиса ёссө оскуолаја сылдъан чајылхай хоћооннору сурыйан дьонун-сэргэтийн сөхтөрбүтэ, онтон сотору, ордук хойуутук Чувашия И.Н.Ульянов аатынан государственнай университетыгар үерэнэ сылдъан, бэчээттэнэр буолан барбыта. Бастаан утаяа ођолорго аналлаах хоћооннор кинигэлэрин төрөөбүт тылынан Чувашияа уонна нууччалыы тылбаастарын киин издательстволарга таһаартарбыта, кэлин элбэх пьесалара театрдарга турдулар, прозаны, публицистической ыстатыйалары сурыйар, элбэхтик нађараадаламмыта, бочуоттаах ааттары ылбыта, билигин биир дъахталларга, биир ођолорго аналлаах икки сурунаал кылаабынай редактора. Ону таңынан республикатыгар да, Россияа да общественнай үлэбэ активнайдык кыттар — Чувашия дъахталларын общественнай хамсааһынын баһылыга, демократияны күемчүлүүр күүстэри кытта эйэлэспэт эрчимнээх охсуһааччы быннытынан дойдтуугар киэнгник биллэр. ёссө кини тюрк төрүттээх омуктар былыргы улуу культураларын сэргүтэн ёссө сайыннарыахха, ол туһугар бары тюрдар түмсэн бииргэ үлэлиэхтээхтэр дизэн идеянан салайтаран, эмиэ син Мишши Юхма курдук, ахсаабат көбүлүүр үлэни ыыттар. Ташкенгна узбектар аан дойду үрдүнэн аатырбыт классиктара Алишер Навои сөбүмэр да-лааһыннаах, төрөөбүтэ 550 сыллаах юбилейыгар кэлэ сылдъан узбектар куттарын туппуга уонна бу улуу норуот түнг былыргы өлбөөдүйбэт культуратын аан дойду үгүс муннуктарыгтан кэлбит үрдүк ыалдыгыттар хайдахтаах курдук ытыктыылларын көрө сөхгүтэ. Мин көрдөхпүнэ — кини онно олус үөрбүтэ, долгуйбута уонна мантан үгүскэ үөрэнэххэ сөп дизэн эппитэ.

Бишиэхэ П.Ойуунуский төрөөбүтэ 100 сыллаах юбилейыгар ынгырыллан М.Юхмалыын Тааттаба, Ытык-Күөлгэ сылдъан эмиэ элбэги, сонуну билэн, ингэринэн,

барбыт буолуохтаах. Бачча уонунан тыһыныча киһи бос-хо аһыыр дуо? — диэн итэвэйбэтэхтии сотору-сотору ыйытара, үгүс билбэт дьонун кытта сэһэргэспитэ, билсивитэ. Кинини ордук удаңннаар, ойууттар кэрэхсэтэр этилэр, бэйэтэ эмиэ онно маарыннаахтык биллибэтинэн үөһээ куйаары кытта ситимнээхпин быһылаах диэн дъиктиргийн кэлсиирэ, ол туһунан ёссе кинин хаһыакка суруйан тураг. Чөркөөххө түспүт ыаллара Кэтириинэ уонна Баһылай Алексеевтар олохторун ыалдышттарбыт иккиэн да олус биһирээбиттэрэ, саха дьоно ыалдыштым-саҕыттан, сайаҕаһыттан наһаа соһуйбуттара, үөрбүттэрэ. Ытык Күөлгэ куйааска күнү быһа сылдан баран, манна хонобут дуу, Чөркөөхтүбүт дуу дизбиккэ: кэбис сылайдыбыт, "дьиэбигигэр" баран сынньяниахха, — диэн-нэр ол ыалларыгар баралларын этэн күллэрбитеттэрэ...

Чувашия талааннаах кыыһа, кэрэ Күннэйэ — Раиса Кюнний инники кэскилэ, айар суола киэнг, сырдык, үрдүк. Ону ааҕааччылар бу аҕыйах хоһоонноруттан да тоһумурдуохтарын сеп.

Семен Руфов, Бары чуваштар Ив.Яколев аатынан национальной бириэмийэлэрин лауреата.

## ЫЛЛЫК

Сэгээр, оруос үөһүгэр  
Киирэр ыллык ол күүтэр.  
Сити ыллык сүннүүн тутуох,  
Сэргэстэхэн бара туруох!

Оруос бывыха сып-сырдык...  
Өйтөн сүппэт да ыллык!  
Сити ыллык сүннүүн тутуох,  
Сэргэстэхэн бара туруох.

Түүнүн түүлбэр — бу ыллык.  
Күнүс илэ — бу ыллык!..  
Сэгэрбинин тиэхиннэрээр  
Ситтэрбэтэх түүлүм эрэ...

Сэгээр, оруос үөһүгэр  
Киирэр ыллык — дьол түхэ.  
Сити ыллык сүннүүн тутуох,  
Сэргэстэхэн бара туруох!..

## ТАПТАЛ

Миигин чороччу тутта Таптал...  
Ол эргэрбэт итии Таптал  
Тусаһам аанын маныыр —  
Күтүөттээн кәлбити кыйдыыр.

Эн эрэ билэвн Тапталым паролун,  
Мин ађа баһылыгым, мин мэнэ Хоруолум.  
Тусаһам аана эйиэхэ эрэ аһајас —  
Тангара айбыт күлүүһүн тылышынан ас...

Эн эрэ эт: "Аһылын!"  
Уонна сулбу садпар нымис гын...  
Чэй даа, иэйинни төлө ыытыныах,  
Үйэ тухары Тапталы ыһыктымыых...

\* \* \*

— Эн аан дойдуга биллиэнг дуо? —  
Ыйыттынг дии соруйан.  
— Сэгээр, оол аһыллыбыт сүол —  
Хохонум Үөһээнэн дайар!

Прописканан ымсыырдыбат Москуоба...  
Сильзюната Пегаһым боккуоба  
Чолбоннору тилийэ чыбыйар —  
Ыллыбын ырай тангараларыгар.

Ланыылаах бу сиргэ анаппатым,  
Үрдүк ыйаахпын толоро таласпатым —

Мунгмунаң боруостаан, Сири ыраастыы,  
Талба Тапталы харыстыы.

## ИЙЭ ДОЙДУМ ЧУВАШСТАН...

Ийэ дойдум Чувашстан,  
Күттүүн-сүрдүүн тардыстан  
Сүрэхтиин-быардыын Эйиэнэбин.  
Төрөөбүт буорум кыыһынабын —  
Төрүппүн салъаан быыһанабын.  
Итэбэйэбин —  
Тапталым  
Ааспатын.  
Ийэ дойдуом!  
Эн долуонг  
Кыйаар үрдүккэ ытыарда —  
Хангыл күүскэ кыттыардын.  
Мин дуунабар — Ийэ дойдум!  
Мин хааммар — Ийэ дойдум!  
Харађым дала — Ийэ дойдум!  
Ырыам иччите — Ийэ дойдум!  
Эн аакынан ыллышыбын,  
Эн ааккынан андаҗайабын,  
Эн ааккынан бары норуоттартаан  
Добор булунабын.  
Доборун  
Эн кыыһынг  
Туох иһин  
Түһэн биәриэ суођа!..  
Чувашия!  
Эн чәгиэн сүрэбинг  
Миэхэ тэбэр!

## АРАХСЫЫ ҮРҮАТА

Эйигинний түүнэри күүлэй тэппэтэйим,  
Сылласпатаым, эрэннэрбэтэйим.

Эн иннигэр буруйдаахпын билбэппин,  
Сунгхалаах буолоо дээбэппин -  
Атынныын бу баран эрэбин...

Көрөн итэбэй.

Баџар ытаа,

Баџар ыллаа.

Эйигин таптаан ииммитим,  
Иэйэн-куойан да биэрбитим -  
Икки харацым уута куурбата.

Үлар дъаакыртан ыгыллан,  
Үраас дуунам ыас хараната...

Эн атыттарга тиэстибитинг.

Атынныын бу баран эрэбин,

Көрөн итэбэй.

Баџар ытаа,

Баџар ыллаа.

Эйигиттэн ытыыр-сонуур эрдэхпинэ,  
Кини миигиттэн ытыыр-сонуур этэ.  
Дьэ, кинилиин барсабын.

Көрөн итэбэй.

Баџар ытаа,

Баџар ыллаа.

Атынныын барсабын.

Баџар ытаа,

Баџар ыллаа.

## ОЛОХ

Олох биһик буолуу диирим,  
Бүөбэйдиэ, бигиз диирим.

Олох ыраас сибækки буолуу диирим,  
Мэлдьи тэлгэнэн көрсүө диирим.

Олох ыраас дъүүктэ уута буолуу диирим,  
Көнгүл ыймахтыам диирим.

Төрөөбүт ийэм кэриэтэ буолуу диирим,  
Төбөбүттэн имэрийиэ диирим.

Онтум баара атын буолла!  
Олох — силлиэ-буурба...

Ытыйар, кумалкыр, үрэйэр,  
Кирииннээн ийэ буолан кэнийэр.

Олох эриэн: үрүнүн-харатын көрдөрөр,  
Сөллүбэти баайтарар, ыныиллыбыты сүөрдэрэр,  
Дьолу, сору сэргэ сүүрдэр.

Дьэй, олох! Иит чааркааннаргын —  
Уյарыйбат мөккүөргэ ынтырабын!

\* \* \*

Өр буолбут холумтангыт сойбула...  
Мин тапталым хаттаан сыйытта.

Тапталым суюнан отуннум  
Хараара утуйбут уоккутуна...

Тапталым аһары ыарыылаах,  
Дууһабын күл гыныах быһыылаах.

Күүгүнүү умайар оһоххут —  
Дъолгутун толору кууһабыт.

Туох бары, оо, бүтэр уһуктаах —  
Тапталың да уостар мөһүктаах.

Оччобо  
Уоккутун күөдьүтэр ким кэлий,  
Иэнгитин ол туоххут ититиэй?!..

Дапсы тылбаастара.

\* \* \*

Дыылџаны албыннаабаккын.  
Дыылџа — кутуяах буолбатах,  
Хапкааннга түбэхиэ суюа.  
Дыылџа — чыычаах буолбатах,  
Киниэхэ мунханы бэлэмнээмэ,  
Тангнарыа эрэ суюа.  
Дыылџа — балык буолбатах,  
Күөгүнү быраа сатаама,  
Хаптарыа эрэ суюа.  
Хайа да хапкааннга, дьяамаа  
Дыылџаны түһэриэнг эрэ суюа.  
Дыылџан бэйэтэ  
Хапкааннга сирдиэ,  
Илимнэ ингиннэриэ,  
Тахсыбат дьяамааар  
түннэриэ,  
Күөгүгэ хаптарыа,  
Бэйэбийн дыылџан  
Түннэрэн да биэриэ.

\* \* \*

Дъоллоохтук таптыры сатаабапын,  
Тапталтан эрэ ыалдьабын.  
Бэлэхтиэм этэ мичээрбин.  
Дууһабын чаастарга араарабын.

Дууһата, уота суюх хоһоон  
Үөскээбэтэ биллэр суол.  
Дууһам онно кураанах  
Санаам туолбата буолуу дуол.

— Оннук буобатах! —  
Дөвөтторум үөрэтэллэр. —  
Санга хоһооннору истэбит  
Дууһабын кутаа уокка хатаар.  
Өйдөөн кэбис эн:  
Таптырыгра аналлаахпын,  
Хоһоону аяар кыахтаахпын.  
Мин икки киһибин.  
Мин — тыһыынчанан хоһооннор  
ийэлэрэбин,  
Дууһаны салвааччыбын,  
Дууһаны савааччыбын.

## ПААМАТЫННЫЙК

...Я памятник воздвиг себе  
нерукотворный...

А.С.Пушкин

Бэйэм санаам чыпчаалыгар  
Эйигин aan дойдуга таһаардым.  
Бу күн анныгар хайдах курдук пааматынныгый,  
Айылаах-харадлаах сиргэ хайдахтаах  
пааматынныгый!..

Сүүһүнэн, тыһыынчанан сылларга  
Сөбүөхтэрэ үгүс көлүөнэлэргэ!  
Билиэхтэрэ дуо маннык үрдүк чыпчаалга  
Күлүк эрэ турарын...

\* \* \*

Эн ырааххын. Миигин кытта буолбатаахын.  
Биһиги икки ардыбытыгар бааллар  
Ойуурдар, хонуулар, өрүстэр, мырааннар  
Эн ырааххын. Миигин кытта буолбатаахын.

Эн ырааххын. Миигин кытта буолбатаахын.  
Санаабар эрэ миигиннин бииргэйин.  
Дуунам кытыастар алдъархай уотунан  
Эн ырааххын. Миигин кытта буолбатаахын.

Эн ырааххын. Миигин кытта буолбатаахын.  
Санаабар эрэ мин аттыбар буолууй,  
Санаабар эрэ да буоллар бииргэ умайый.  
Эн ырааххын. Мин аттыбар буолбатаахын.

## ТААС СИБЭККИ

— Ханна этэй, ханна этэй, ханна этэй?  
Таас сибэккини хайцаабытым.  
Ханнык сир дыкти мастара  
Онгорбутун мин көрдөүм.

Кини оноһуута нарына  
Тыыннаах сибэкки курдуктар,  
Сынаната мөһөөх, тыһыныча  
Көрүнэ сүрэйи санатар.

Хантан буллун? Киммит биэрдэ?  
Туох дизэн ааттанарын этий?  
Үйыттыынг дыккитэ төрдө  
Илиибэр күндээрэрин көрөн.

Мунгуря суох таптаабытым,  
Сүрэйим сибэккини ыыппыта.  
Бэлэхтиэм дии санаабытым —  
Сибэкки таас буолан хаалбыта.

Тоёо? Билбэппин мин маны  
...Баҕар, албынгын билбитэ  
буолаарай?

\* \* \*

Любовь Федорова  
таптырып артисткабар

Артистарга сибэkkитэ бэлэхтээн,  
Көрүстүгүт да өрүү мичээрдээн!  
Үтүө түгэни бэлэхтиир иһин  
Кини сынныаммат түүнүн, күнүһүн.

Сыннанабыт артист үлэтигтэн.  
Аан дыиэյэ хомууллубут чымыдаана.  
Күһүнүн, кыһынын, өксүен да буоллун  
Кэтэхэллэр — олоруо дуо дыиэй?  
Ити тавыста сылаас дыиэтигтэн  
Хонууга, кулуупка ыллыны бардаа...

Миэхэ артист ингэрбит төлөнө  
Сүрэхпэр кутаа уоттуу умайар.  
Артистарга сибэkkитэ бэлэхтээн,  
Көрүстүгүт да өрүү мичээрдээн!

Хоро Бүтүр тылбаастара.

# ТАПТАЛ КИҢ АХСЫН БЭРИЛЛИБЭТ

## Түөртүү строкалар

\* \* \*

Атын дьон суютугар дьоллонуох кэриэтин —  
Күл-көмөр, от-мас буолан симэлийниим.  
Кими эрэ хараын уутунан сууннарыахтааџар  
Бэйэм эрэйгэ тэбиллэрим ордук, санаабар.

\* \* \*

Айылда сокуона кытаанах буолар:  
Кулуүун көмүс уота маһа суюх умуллар.  
Тапталы да сүтэрэр түргэн дэһэллэр —  
Истинг тыла суюх сотору үрэллэр.

\* \* \*

Үчүгэйгэ ымсыырартан куттаныма —  
Үлэ эрэ оргуйдун сири тупсара.  
Ордугургаһыыга эрэ ылларыма —  
Бурулђан курдук аллара тардыађа.

\* \* \*

Таптал диэн дыиктиттэн дыикти  
Халлаантан түһэр бэлэх курдук.  
Киhi ахсын ол бэриллибэтин  
Тулуурдаах эрэ билэр буолуохтун.

## КҮН АХСЫН САНГАНЫ

Ааста ала буркун, үрүнг силлиэ,  
Ыраас күн тыкта, дьол кэллэ.  
Таптал кыннаттаах дъиктитэ  
Хаангна хамсаата, сүрэххэ тэнтэ.

Дьол чыычаађын илиибэр биггибин —  
Оо, таптал, кэрэјин дајаны.  
Тапталы мин санга билэбин —  
Күн ахсын арыйабын санганы.

Миэхэ көмүс, күндү таас баара буоллар.  
Баай буолбатавым олус хомотор.  
Дыбарыас килиэккэни тутарым буоллар,  
ОННО, дьол чыычаађа, төһө бађар олор...

Эмискэ ырыа ўескээтэ:  
Мин судургу да дьизёэ ўэрэбин.  
Эн сүрэххэр уйа туттуом этэ.  
Кеттөрбүн эрэ мин  
Ханнык бађарар хаайыыттан,  
Хаттыгастаах халлаантан  
Ингнибэkkэ тахсыађым,  
Көнгүлү эрэ таптыађым.

\* \* \*

Эн — мин бывынанар сирим арыытаын.  
Эн куолаынг өлбүтү тилиннэрэр.  
Эн бэйэнг мунчаарынын кыйдырыгын.  
Күлтэн араскылар үүнэллэр.

Оттон мин — өйө суюх ууһуппун.  
Өр кэмнэ кумаабы хараабылынан  
Уоттаах муораа устубуппун.  
Бары долгуннаар долгуйууларын билэбин,  
Бары тыаллар тэнийбээт уохтарын истэбин —  
Уордаах охсуууттан сылайдым,  
Умуллубут күл курдук тымныйдым,  
Күүтэрбин, итэёлбин сүтэрдим,  
Ол сылдан оствуоруяа кытылыгар үктэнним.

Эн — мин бывынанар сирим арыытаын...

## УУ

Мин сир хаанабын. Сир садтарын  
Илиим иминэн булабын.  
Мин сыккыспын. Сир халынг арангатын  
Курдат эйиэхэ тахсабын.

Бигэтик билэбин: миигинэ суюх  
Сайдыбаккын ситэри.  
Бигэтик билэбин: миигинэ суюх  
Өлүөххүн сөп, киши.

Мин уубун ээ, мин олох хаанабын.  
Ай, умай, үлэлээ.  
Үлэлии, аяа сылдьянгын  
Мин харахпар силлээмэ.

\* \* \*

Сүрэбим күүскэ тэбэр буолла.  
Кэлий, дууһам ааныгар чугаһаа.  
Түүн ортото сыйбыйангын,  
Симитик тонсуй ааммын.

Намын, холку харангаа  
Сир үрдүгэр айыллаллар  
Дэнгэ көстөр дъиктилэр —  
Дъиктилэр түүн эрэ үөскүүллэр.

Кэлий, харанганы батыһангын,  
Түүнгү чуумпуну уйгуурдубакка,  
Дууһам аһыллар ааныгар чугаһаа -  
Биирдэ билиэн миэхэ туох баарын.

Дууһабар биир киһи олохсуйда,  
Эр киһи аүыс кырылааа.  
Көрдөххүнэ, сүрэвинг хамсыаа:  
Баҕар, бэйэн буолаайаҕын?

## ДЬОННОР, ИСТИНГ ЭРЭ...

Дьоннор, энтигүй бу тоох буоллугут?..  
Утуйга сытар, өлбүт курдуккүт...  
Энэ курдук хас да ый утуйдугут.  
Биитэр айылба бүтүннүүтээ утуйар дуу?

Суох, айылба утуйбат. Көрүнг эрэ:  
Бу киһи харааар барытыгар көстүбэт.  
Сэгэрдэр, бука бары унуктунг эрэ.  
Өрөө көтөбүллүүбүтүн  
Эниэхэ ким эрэ бэрдэрбэт.

Сүрэхпэр тоох барыта мунньюстар.  
Сыах иһигэр курдук, онно үлэ баар.  
Биирдии тылынан ырыа ухаарыллар,  
Чыычаах курдук, көтүөн бааар.

Халлаан үрдүк өһүетүн тургутабын,  
Ол иһин харахпыттан сырдык тыгар.  
Ол иһин бүгүн сүрэхпэр ымсыырабын--  
Энтигүй ортообутугар ыарыытын умнаар.

Үтүө дьон, дыктиргээмэн дизммин  
Санныгытыттан илгиэлиибин.  
Этэбин судургутук: таптаанын...  
Этиэхпин баарабын: таптыыбын...

\* \* \*

...Сэттис мэндиэмэнгэ олоробун.  
Р.Минуллин

Мин тохсус мэндиэмэнгэ олоробун,  
Куорат халлааныын алтынаар кирбийтигэр.  
Көрөбүн түүнгүү хаана таңырдъа кутуллуутун —  
Оччою мин дыиэм борокуот курдук килбэйэр.

Хаана таңырдъа тарбаннаына, түүнүн,  
Утуйуом иннинэ балконтан көрөбүн  
Борокуоттар килбэчигэс кэkkэлэрин,  
Иллюминатордар күлүмнүүллэрин.

Иллюминатордар сырдык уоттаахтар,  
Борокуоттар биир сиргэ турбаттар:  
Олох муоратыгар усталлар,  
Біңыраллар ыраах дойдулар.

Ыраахтан ыраах дойдуларга —  
Кэлэр сыллар дъапталжаларын арыя  
Борокуоттар усталлар кэkkэлэхэ.  
Күннээби түбүкпүт--салбаахтаах эрдиилэрэ,  
Баға санаабыт--үрдүк мачталара.

Мин тохсус мэндиэмэнгэ олоробун...  
Поэт дуухата--мэлдүү хамсааһынга.  
Тулаҗар дъоннор, дыикти моряктар  
Санаа түһүүтүн сөбүлээбэт майгылаахтар.  
Хоптолор эмиэ тураахтары чугаһаппаттар.

Оонньоо, долгунгун ыс, күөх муорам...

\* \* \*

Көрүүй миигин: күн ахсын  
Түөспэр бынахтаах сылдьабын.  
Ити эн биилээвинг тыыммын ыгар.  
Куолакал кэниэбүрбит дорбоонугар  
Өлбүт тапталы кэриэстиир.  
Дуухам — хаардаах хаангна.  
Ким эрэ иннибэр элэнниир,  
Сыгыньяах хаамар хаарга.

Айыы тангарам, дыиксинэбин  
Кэнэн баџа санаабыттан.  
Ньургуүнүн булан биэрдэрбин,  
Тииинниэм дуо таптал абыттан?  
Баџар, тиллиэ сэргэх бэйэтэ  
Сибэкки кэрэ, аптаах сыйтттан...

Акаары, дыиэвэр төнүн.  
Ньургуүн кыһын тыллыбат.  
Оттон бу төлкөтүн,  
Хоһоону айбыты хайбаммат —  
Ким да тилиннэриэс суюж.  
Саас кыһын кэлбэт буоллаџа.

Дуухам--хаардаах хаангна.  
Куолакал кэниэбүрбит дорбоонугар  
Өлбүт тапталы кэриэстиир.  
Бу дойдуга мин күн ахсын  
Түөспэр бынахтаах сылдьабын...

\* \* \*

Эйигин таптырыбыттан дьоллоохпун —  
Таптала сух мин олорбоппун.

Баџар, эн атыны кууһан сытаар —  
Миигин кытта тапталым сии биир баар.

Хайа да хоруоллааџар баай киһи —  
Ол сатаан сырдыктык таптыры киһи.

Мин бу баайбын кимиэхэ хаалларабын?  
Таптал үйэлээх буолуоџар баџарабын.

Уолдамды таптал ытык оболоро,  
Эниэхэ ананаар тапталым хоһоонноро.

\* \* \*

Эн илиигинэн миигин  
Атын киһи таптыры,  
Эн уоскунан миигин  
Атын ууруур-сыллыры.

Мин илиибинэн  
Атын дъахтар имэрийэр,  
Мин уоспунан  
Атын дъахтар имэнгирэр.

Таптал имэнгэр  
Ким да билбэтигэр

Бэйэбит күлүкпүтүн  
Кууhabыт хас aahab түүн.

Көмүскэлэ да суюх эбиппит  
Эн биhiкки...

\* \* \*

Дьоллоох тапталы билбэппин.  
Санаарбыры, эрэйдэнэри сатыбын.  
Кыратык да өйдөнө түспэппин,  
Ааðан сиппэппин сүрэвим бааын.

Эмиэ уокка умайабын.  
Таптал кулуhуна, төhе өр ириэрэвн?  
Арыт кынаппын тиирэбин,  
Арыт санныйан, урусхалланабын.

Дөвөрбүттэн тэйбитетим ыраатта.  
Үөрүүм, иэдээним хааммар саста,  
Харах уутунан суунардын  
Хоhоонунан ытыбын.

Холууп курдук сүрэвим тапталын  
Эйиэхэ кистээн ыытабын.  
Ити ыраатта. Билигин  
Хоруйу күүппэппин.

Баðар, халлаан күүстээх имэнгэ  
Ол холуубу миигиттэн тэйитиэвэ.  
Суругу бүгүн күүппэппин —  
Күүтэбин эйигин бэйэвнин.

\* \* \*

Мин киһи күлүөх курдукпун дуо?  
Оччобо күл, күүһүн кыайарынан.  
Күлэргин тохтотон хааллың, тоң?  
Мин бастакынан идәһе буолан,  
Эн иннигэр күлүөхтүн баһаран,  
Сангата суюх иһийдинг быһылаах...  
Тиһәх доржоону таһааран,  
Аатырыаң кыайылаах.  
Чэ, кытаат...  
Мин курдук кыра ычалааңы,  
Көмүскэлэ суюх аһаңас дууһалааңы  
Кыайдавың дии, кытаат...

\* \* \*

Мин өр хааман манна кэллим,  
Тангара баарын итэвэйдим:  
Итэвээлэ суюх олох кураанах.  
Тангара дьизтигэр мин ыраах,  
Атын халлаантан түһэн кэллим,  
Ис санаабын тоң тэбээтийм.  
Ийэ куппар, ая куппар  
Уонна айыы оботугар  
Үс чүмэчини туруордум,  
Сүрэйим бајатын толордум.  
Тангара эн миигин үүрүмэ,  
Үрүнг дууһабын арчылаа,  
Таптал суюлуттан үтүрүйүмэ,  
Аһыныгас санааңыттан матарыма...

\* \* \*

Миигин көрдөххүнэ,  
Саһарбаан туолабын.  
Күн уотунаан иитиллибит  
Аккумулятор курдук  
Хотуулаахтык, хоодууттук  
Талбыт сирбэр сылдьабын,  
Дъонгго барытыгар  
Бэйэм итиибитетэн,  
Бэйэм сырдыкпыйттан  
Бэрсиэхпин баџарабын,  
Үөрүүбүнэн  
Үтүө дьоммун сырдатабын.  
Ыларажан да ыяааһыннаах  
Ыңдыбын ыарырђаппаккабын  
Инним диэки  
Ис испиттэн  
Имэнгнээхтик дьулүүнабын.  
Күн уотун сардангата  
Күнү быһа, түүнү быһа  
Көрөрө буоллар...  
Күнгэ тэнгнээх көмүс киһим,  
Көрүүй мин диэки  
Күүспэр күүһү эбэ.

## КҮҮТ МИИГИН

Жди меня и я вернусь  
К.Симонов

Көтөр кыннаттанаммын  
Эйиэхэ тийийиэхпин санаатым.  
Собуруу субунар кубалар  
Бииридии куорсуну хаалардылар.  
Чэпчэкитик үөхэ көтөммүн  
Кистээбэппин үрдүк үөрүүбүн.  
Эмискэ саа эстэрин кытта  
Тааһы бырахпыттыы  
Түспүтүм Харах уутун күөлүгэр.  
Албын саһыл, ингэлээх бөрө  
Миигин былдьаспыттыы  
Эккирэппиттэрэ уһун кыһыны быһа.  
Иирбит тыал куорсуммун  
Биир биир суйдаабыта.  
Эн дүүһүнүн  
Күөгэйэр күн курдук  
Дуунабын угуттаабыта,  
Тыыннаах хааларбар  
Күүс-уох укпута...  
Собурууттан кэлэр кубалар  
Куорсуннарын уларсаннар  
Мин тийийиэжим эйиэхэ--  
Күн курдук киһиэхэ.  
Күүт миигин,  
Күүстээхтик күүт.  
Эн күүтүүн  
Миигин харыстыаџа  
Туора харахтан,  
Туһата суюх дыылбаттан...  
Сэптээх-сэбиргэллээх  
Көрсүөххүн баҕардаахына,  
Ыйт миигин тирээн туран.

Хараўым эйигин көрүөн баўарар,  
Кул҃ааўым эн куоласкын суюхтуур,  
Тылым эн ааккын ыңырапар,  
Кутум-сүрүм эйиэхэ тохтуур.  
Этим-сииним эймэннийэн  
Эйиэхэ систыан баўарар,  
Илиим баттаххын имэрийэн  
Иирбэ санаабын уоскутар.

Эйигин суюхтааммын  
Кимиэхэ да аралдыйбаппын:  
Үрүг тааһынан  
Харахпын баанабын,  
Манган баатанан  
Бүөлүүбүн кулгаахпын,  
Тылбын тиис спинэн тылбыйаммын  
Тугу да сангарбаппын.  
Эппин кыміннылыбын,  
Илиибэр кыһыл чөдү ылабын.

## КИЭНЭЭНГИ СЕРЕНАДА

Сөрүүн тыалга оюустаран,  
Сөрүүкүүрдүү тахсангын,  
Көстүүй үөһэ балконтан  
Көмүс күнүм буолангын.

Ыраахтан көрөн ымсырыам,  
Күн уотун кэриэтэ күндээриэн.  
Сатаатар харахпын сымнатыам,  
Санаабар, куустаран мичээрдиэн.

Тахсан үөрдүүй эн биирдэ,  
Түүлбэр көстөр тапталым.  
Түргэнник сайан киирдэ  
Сүрэхпэр ыраас халлааным.

Олоёум бүтүннүү ананна  
Дохсун, уохтаах тапталбар.  
Эйигин күүтэн саманна  
Гитара оонньоон талбаарар.

Сөрүүн тыалга оюустаран,  
Сөрүүкүүрдүү тахсангын,  
Көстүүй үөһэ балконтан  
Көмүс күнүм буолангын.

\* \* \*

Миигин таптаабыккын умуннунг дуо?  
Миигин эккирэтэн умайа сыспытынг.  
Үчүгэйдик көр эрэ, эн билбэккин дуо:  
Бу мин ээ, мин. Сыыспатынг.

Өйдөөн көр, биһиги иккиэйэүин  
Мастан маска ыстангалысырытын,  
Мас лабаатыгар кэккэлэхэн  
Тэбэнэттээхтик хачайданаарбытын.

Эн сымнаðас түүгүн тарырым,  
Кулахыларгын ылгырым,  
Кутурукпунан муннугун кычыгылатарым,  
Харажтарынг үөрүүнэн чаылынналларын  
Билигин да мин өйдүүбүн ээ —  
Дьоллоох этибит икки эбисийээнэ.  
Баðар, оюлонуохпут хаалбыта буолую...  
Эйигин торðон хахай хайыта тыыппытыгар  
Мин төhө ытаабытым буолуой?  
Мунгура суюх аһыыга ылларбыппар  
Аттыбар ким да көмүскэхэр суюба.  
Онтон миигин крокодил ыйыстыбыта,  
Чыпчылы;йых ыккардыгар  
Ол күтүр дъаардаах сынгааðар  
Өйбүн-төйбүн сүтэрбитим,  
Үөдэн түгэвэр киирбитим...

Кэлин хаста да тиллэммин  
Бу ытык буорга кэлэммин  
Тапталлаахпын көрдүүбүн,  
Булбаппын өрүү сүтүкпүн.

Үрдүк бэс буола қынтайа үүммүтүм,  
Сибэкки буолан дьону үөрдүбүтүм.

Миллиард сыл ааспытын кэннэ мин  
Киһи буолан, эргиллэн кэллим.  
Итиччэ элбэх кэм устатыгар  
Миигин санаан, көрдөөбүтүнг дуо?  
Ким, туох буолан сир үрдүк таманыгар  
Кэлэн ааспыккыный, кэпсизэн дуо?  
Мин урут хайдах эйигин  
Билбэтэүим эбитэй?  
Арай бу киһи буолан кэлбиккин  
Мин тута биллим, чэй —  
Куустуһуох эрэ ахтылџаны таһаара,  
Хайа мунгун: элбэх сыл хааллађа аара.

Көрө түһүүй үчүгэйдик,  
Сангата суюх турума билбэттик.  
Бу — мин ээ, мин.  
Буллум ир суолгун ирдээммин.

\* \* \*

Туох буолла?.. Күн сирэ өрө дыгинийдэ...  
Сиэркилэ этим, билигин үлтүркэй буоллум.  
Киэн туттуум құлұмнұүр үрдүттән  
Эн атаххар сөһүргәстии обуттум.

\* \* \*

Сөботовун олоро үөрэнним.  
Эн суюх эбиккин — ону итэбэйдим.  
...Сырдық ыйы таптыы көрөбүн,  
Минниигэс түүлү сөбүлүүбүн.

Сөботовун олоро үөрэнним.  
Барыта төрдүттән уларыйда.  
...Чаңылхай құннұүн эйэләстим,  
Ырыам дыиэ-уот туһунан буолла.

Сөботовун олоро үөрэнним.  
Имим тэтэрдэ, хааным кэйдэ.  
Эрэйи-мунгу энгәринэн тэлэрим —  
Аны ыарырбатарым сүттэ.

Сөботовун олоро үөрэнним.  
Ол эрээри бөөлүүн түүлбэр көһүннүн...  
Эмиэ чуумпу олохпун сүтэрдим,  
Күппүн-сүрбүн букатын көтүттүн.

## ДЬАХТАР

Ыраас сыккыс уута кылыгырыы сүүрдэр,  
Чуганаан кэллэхпинэ сирэйим чэбдигирэр.  
Уунан ыңыннахпына күүс эбиллэр,  
Сүрэйим үөрүүлээхтик тэбэр түөспэр.  
Ол ыраас сыккыска дъахтар тэнгнэхэр.

Саас уүнкүтүбүт сири угуттуу  
Күн бараҳсан эмтээх сарданатын кутар.  
Тыныар тыыннаах, от-мас суугунуу  
Күн уотугар, ичигэс дизки тардынтар.  
Күн курдук абыраллаах арай дъахтар.

Салгын баарнанаына сир сингниэбэ,  
Орто дойду олорбутунан сойуоңа.  
Ити санааны сүрэхпитигэр илдьэ  
Кей салгыммытын киртитиэхпит суюңа.  
Дъахтар салгын тэнэ мэлдьи наада.

Дъахтар--таптыыр кыыңың, ийэн,  
Амарах эбэн, олоңун дојоро.  
Дъахтар--хөнөоммор баар имэн,  
Сырдык санаа кэрэ толбоно,  
Биир тылынан, олох бэйэтэ.

## АДА ДЬИЭТЭ

Бађа санаанг ыраах угуйар,  
Таба олорбоккун биир сиргэ.  
Дьиэнг диэки хайыспакка да,  
Ол ыраах айанггар  
Аттана турађын...  
Сылдъађын араас сиргэ.

Ол эрээри дьиэвчин suoхтаангнын  
Одуулонг сулустаах халлаангнын.  
Ыйдаах күн күөх далай куйгаарга  
Төннөллөрүн кэриэтэ  
Эргиллэн кэлиэнг иэримэ дьиэвэр  
Үөрүүнү, алгыһы кытта алтыһа...

\* \* \*

Суох, суох харах уута буолбатах —  
Ардах уута сирэйбэр тохтор.  
Түһэр күүстээх, этигнээх ардах —  
Илби сыйтыйдым, курдат уу тохтор.

Харађым уутунан суунар  
Кыра ођо буолбатахпын...  
Хатылаах тыллаахтар  
Баалларын умнуубаппын.

Олохпор балачча билбитим  
Тигээйилэр тигиилэрин...  
Эрэлбин сүтэрбэппин —  
Аны билэбин инникибин.

Суох, харах уута буолбатах —  
Сирэйбэр тохтор ардах...

\* \* \*

Орто дойдуга олорор поэт бэйэтэ эйгэлээх...  
Үлэһит поэт таалалтыыр хонуута--сүрэвэ.  
Үтүө санааны үескэтэр, имэнгнээх иэйнилээх,  
Кыннэттыыр тыллаах поэт истинник көрсүөвэ,  
Сыыс оту ылгыађа, аал уотун оттуођа,  
Санга олоххо, санга суолга алгыађа.

Кини хоһооннорун быйанын хомуйан,  
Поэзия манхаанайыгар үөрэ кутан,  
Эмиэ үлэлии кириэвэ киэнг ходуһатыгар —  
Өссө да сыннъана илик сүрэвчин толоонугар.

\* \* \*

"Ты сидишь как грузинская царица..."

Из разговора

Эйигин көрсүөм иннинэ билбэт этим

Төһө өһүргэспин, төһө уйаммын.

"Ким да миигин эккирэппэтин,

Ким да миигин бајара санаабатын".

Кэнэммэр итинник чэпчэкитик санырыым.

\*Дарьял түгэбэр миигин таптаан кэлбит

Хаарыан сүрэхтэри тамнаабытым.

Дыылџам дьолбун күлэ-күлэ көмпүт эбит..

Билигин мин атыммын, баттахпын ыһаммын

Тырыта тыытабын, бэйэбин кыранабын.

Эрэй-муң оргуйар уоттаах байдалын —

Дарьял хапчаанын туллэр түгэбэр ыстаннаарбын.

Хонточчу туттангын мин диэки көрбүккэр

Сүрэжим эрэйдээх толугуруу түстэ, ыарыйда.

Ханна баарый били мин мэлдьи киһиргэнэр

Кимиэхэ да бэриммэт тuluуруум? Ханна барда?

Эйигин көрүөхпүн мин үүскэ бајардым,

Дыүһүннүүн-бодолуун хоттордум, ыарыйдым.

Орто дойду куолакалын охсоммун

Эйигин ынгырдым, бэйэбин соннооммун.

Тымныы ый миэхэ эрэ қыһаллыбакка

Хараўым уутугар сөтүөлүүр, дуоһуяа.

---

\*Дарьял — Грузия хайатын хапчаана. Чуваштар Кавказка VI-VII үйэлэргэ эмиэ-олоро сылдыбыттар (автор).

\* \* \*

Мин тулуурум тиһэх таммаџа  
Буомба курдук үлтүрүйдэ...  
Баџа санаам киин куората  
Кэмсинии долгунугар тимирирдэ.

Долгун көбүггүт ньамаџар  
Баџалар, чохулар усталлар.  
Кэмсинии былыгта сабардыр,  
Дууһам ыттыр, ардыр.

\* \* \*

"Как ты — так я. Твое тебе верну".  
Р.Казакова

Эн хайдаххыный да, мин оннукпун.  
Бэйэн киэнин бэйэйэр төннөрүөм...  
Ытамныйан, баџар, хомуруй —  
Кустукка ыттан мин кетүөм.

Харах уутугар күн уотун түһэриэм,  
Кустук муостанан далана бырабынан,  
Эйиэхэ ыраахтан сапсыйан,  
Быраһаайдыям, мичээрдии эргиллиэм...

Эн ыттыйынг үрдүгэр олорбуппар  
Сыанаалаан, мин дизки тиэтэйбэтиг —  
Көнгүл көтөр көттөүүм, аны тутар  
Кыаџынг кыччаата, бэйэн тэйиттин.

\* \* \*

Мин диэки көрдөххүнэ,  
Күүхүм өһүллэр, сэниэм эстэр.  
Бааргын биллэхпинэ,  
Кутум куотар, сүрүм сүтэр.  
Тылым тангалайбар систар,  
Хаһытырыр, сангарар кыах быстар.  
Харахпын кэнэтэн,  
Өлөрбүн билэн, кэтэһэн  
Хараһаламмыт курдук турабын...

Маннык арай эриэн үөн  
Кынаабыт кыра күүдээбэ  
Турара буолую өлүөн  
Чыпчылыйыах иннинэ.

\* \* \*

Харахтара — чабылыйар сулустар,  
Баттахтара — күн көмүс утава.  
Тутаары илиибин ууммуппар  
Тимирдэ харангба,  
Арай түргэн былыттар  
Усталлар халлаангна...  
Мин онтон қыһыйан, быһыйита,  
Харахпын хаставын үһуктан.

Түннүк күөх куйаарыгар  
Икки сулус чабылыйар.  
Мин төрүү илик оюом  
Хараһа көстөрө буолую дуо ол?..

\* \* \*

Күүппэтэвим, эрэммэтэвим  
Мин иннибэр түспүт дьолу...  
Ол дыкти, билбэтэх иэйним  
Дуунабар сахпыта кустугу.

Кустук муостатынан  
Эн сүрэххэр тиийбитим.  
Дъэрэкээн ырынан  
Тулабын симээтиим.

\* \* \*

Ынгырдынг эрэ,  
Чыычаах буолан көтөн тиийниэм.  
Ынгырдынг эрэ,  
Бүүчээн курдук сүүрэн кэлиэм.  
Ынгырдынг эрэ,  
Уу кыыһыныы устан тиийниэм.  
Ынгырдынг эрэ,  
Эриэн үөннүү сыйлан тиийниэм.

Ынгырыма —  
Син биир  
Көтөр буоламмын көтөн тиийниэм,  
Бүүчээн буолан сүүрэн кэлиэм,  
Уу кыыһыныы устан тиийниэм,  
Эриэн үөннүү сыйлан тиийниэм.

Эйигинэ суюх миэхэ даҕаны,  
Миигинэ суюх эйиэхэ даҕаны  
Олох диэн улуу өйдөбүл--  
Көннөрү тыас, көмөр, күл.

Көтөр таптала суюх олорбот,  
Бүүчээн таптала суюх олорбот,  
Уу кыыһа таптала суюх үөскээбэт,  
Эриэн үөн таптала суюх иһиирбэт.  
Оттон биңиги, дьон ааттаахтар,  
Туохпутунан тутахпытыгар  
Таптала суюх олоруохпүтүй,  
Халлаан аннын хоруордуохпүтүй?

Эн — ол аата мин,  
Мин — ол аата эн.  
Көтөн кэл,  
Сүүрэн кэл,  
Устан кэл,  
Сыылан кэл.

\* \* \*

Мин тыалтан имэрийэ үөрэммитим,  
Күнтэн итийэн кэлэргэ үөрэммитим.  
Ыраас сыккыстан сойорго үөрэммитим —  
Санаарüyüүр хараахын эн көрө иликкин.

Мүөт оннугар айахпар кураххай оту уктунг,  
Үс түүнү толору ытаатым, үс сылга хараастан олордум.  
ОННУК УҮНҮ ДУУ МИЭХЭ КЭЛЭР ЭН СУОЛУНГ?  
Биитэр санаа көрсүүү суолгутттан туоратта дуу?

\* \* \*

Тапталлаахпар түүннэри хаамаммын  
Сырдык сулустары кичэйэн хомуйбутум.  
Сулус дьөрбөтүн туттарыах санаалаабым--  
Көрбүтүм доборум илийтэ иллэнгэ суовун.

Сүүхүгэр сулустаах кэрэ бэйэлээх дъахтар  
Мин киһибэр куустаран, уна-таала турар...

— Тобо бачча элбэх кэрэ чөмчүүктэр  
Түннүгүм анныгар күөлгэ үөскүүллэр?..

— Сулус дьөрбөтүн эйиэхэ туттараары  
Хомуйан бараммын, күөлгэр тамнаатым.

\* \* \*

Сүрэхпиттэн ыйыппыттым:  
"Кэргэнггин таптыыгын дуо?..."  
Сүрэйим: "Таптыыбын...  
Кинитэ суох олоруом суох..."

Сүрэхпиттэн ыйыппыттым:  
"Мин саныыр киһибин таптыыгын дуо?"  
Сүрэйим: "Таптыыбын...  
Кинитэ суох олоруом суох..."

"Дьэ ол хайдах иккиэннэрин  
Эн бииргэ таптыыгын?"  
Сүрэйим: "Иккиэннэрин  
Биир курдук саныыбын."

Бу ый аннынааы үүт-тураан дойдуга  
Мин кыһалџам өссө да бүтэ илик.  
Олох диэн сүүрүктээх өрүһү кыйа  
Ыллыыр ырыам билигин да симик.

Миигин ханнык эрэ күүс өрө тардар,  
Өлүүттэн, сыйна туттууттан быыһаан ылар.  
Ону мин билэбин, билэр курдуулун.  
Ол күүс аан дойдуга соютооххун--  
Бары тангаралар тангаралара,  
Таптал тангарата--Юрату Турри  
Миигин эдэрбүйттэн харыстырыа.  
Мин кини кулутабын эрээри--  
Кини албан аатын туояары,  
Бараммат күүһүн дьонгно тарбатаары  
Бу орто дойдуга олоробун,  
Мин онон дъоллоохпун.

## БИЛИНГНИ ТАПТАЛ

Миигин Кыһыл кинигэй киллэринг.  
Өйө суюх таптахааччылартан  
Тиһэх кини хааллым — мин  
Билигин байаллар тапталтан.

Массынаа, үчүгэй дьизэй,  
Улахан хамнаска суоттанан  
Кыргыттар тахсаллар кэргэнгүй,  
Барытын аағаллар харчынан.

Мин кимиэхэ да суоттаммакка  
Сүрэхпинэн сирдэтэбин  
Сулуга суюх харана халлаангна,  
Сүрэхпинэн сэрэйэбин  
Ханык космос куйгаарыттан  
Мин аналлааьым кэлэрин.  
Манык тиһэх таптал аатыттан  
Кыһыл кинигэбэ киллэрин.

## КИНИЭХЭ ЭТ

Мин тапталлаахпар тиййэн эт:  
Көрсүөхпүн бацарабын.

Чэпчэки кынаттаах тыал тиййбэт,  
Төннөн кэлбитэ: "Толордум сорудаххын".  
Ол үрдүнэн, мин таптыыр доборум,  
Суюун курдук мэлдьи суюххун.

Тапталлаахпар тиэрдэрин буоллар:  
Сүрэйим уотунан умайар.  
Хараьым уутунан суунаммын  
Күнтэн көрдөх турабын.

Сотору күн миэхэ эппитэ:  
"Илдьиккин тиэртим уһаппакка".  
Ол үрдүнэн доборум кэлбэтэ,  
Миигин улахангна уурбата.

"Сарби күүппүтэ ыраатта" диэн  
Тапталлаахпар этэриг буоллар, —

Көрдөспүтүм Уйхпиттэн.  
Халлаангын аңгардастыны устар  
Ол ый кырасаабысса эппитэ:  
"Көрдөһүүнг тиэрдиллибитэ".  
Ол үрдүнэн тапталлаабым мэлийдэ,  
Сүрэвим сүтүктэннэ, эмнээрийдэ.

\* \* \*

Биир атаһым миэхэ кэпсиир:  
"Түүлбэр мин мэлдьи көтө сылдьабын,  
Улабата биллибэт, кингиниир  
Киэн халлаангын көтөр курдук сананабын".

Оттон мин түүлбэр көппөпүн,  
Ол оннугар устабын, ууһупун.  
Тымны долгуннардын мөхсөбүн,  
Уу түгэжэр салгына суюх бопторобун.  
Күүспүн барытын түмэммин  
Үөрүүнэн үөхэ син күөрэйэбин...

Дојорбор оонньоон этэбин:  
"Эн көтөр төрүттээх буолуојунг, бајар.  
Оттон мин төрүттэрим,  
Дельфин, балык сыдьяаннаахтар".

Өссө биир үөлээннээвим:  
"Түүлбэр мэлдьи сыыла сылдьабын", —  
Өйдүүбүн боччумнук эппитин,  
ОНтон ыла көрдүүбүн төрүттэрбин.

\* \* \*

Сиэркилэбээ көрүнэн бэйэбин билбэтий.  
Икки хааһым кыырт курдук буолбуттар.  
Икки хараһым ким да сээрэйбэтий,  
Билиэ суюун көрүөх курдук уоттаммыттар.

Суох, бу мин буолбатахпын.  
Ити мин кытаанах дыылђам  
Мин харахпар хатаммытын  
Көрөбүн бэйэм харахпынан.

\* \* \*

— Таптыбын.

— Мин эмиз таптыбын...

Ангаарыйар аан дойду бүтүннүүтэ  
Өйүн сүтэрэр, туймаарыйар...  
Оттон, дынэр, таптал иэйнитэ  
Сойбута ыраатта,  
Суоллуун да сүтэн тураг.

Таптал ыарыыта  
Хохонгно хаалбыта.

\* \* \*

Нарын матынтаах дорбооннортон  
Обобор биһик онгордум.  
Биһикпин санга хоһооннортон  
Баџа санаабынан толордум.

Сулустар сардангаларыттан  
Уһун быаны хаттым,  
Биһикпин ый муюнниттан  
Иилэн, халлаангна хатаатым...

Мэнк тыал илгистэ сүүрэн,  
Баџа санаабын үлтү түһэрэн  
Ытыспын нэлэтэн олоробун.  
Олохпун сангалыны оностобун.

\* \* \*

Бүгүн бэйэм бэйэбэр ымсыырдым:  
Сүрэжим Адыл өрүс буолан халааннаата.  
Бары таас, кирпииччэ буомнары  
Тобута көтөн, инники айаннаата.  
Махтанабын маннык дьолу биэрбитигэр  
Сааскы айылбабар, саас кэлиитигэр...  
Мин умайар курдукпун —  
Ол аата олох олоробун.

Түүн...

Хабыс харанга сабардырыр...

Туохтан эрэ туоххаһыйан,

Тутахсыйан,

Туран кэллим түүн ороммуттан.

Түннүк таһыгар олорон,

Түгэвэ суюх санааџа ылларан,

Түүнгү куораты көрөбүн...

Уулусса ортолунан

Унньюулуннуур итирик киһи.

Утары дьиэвэ

Уоту барытын умаппыттар.

Баччаангна диэри тоёо утуйбаттар?

Баџар, ити итириги күүтэллэрэ дуу...

Биитэр ким эрэ кинигэ ааџан,

Билиэнгэ ылларбыт киһилли,

Билбэkkэ олороро буолуу

Бириэмэни, күнү-дышлы...

Суюх, баџар, суорума суол,

Соһумар алдъархай

Соһуччу киирбитэ буолуу бу дьиэвэ...

Баџар, кырдајас бөлүһүек

Бар дьон кэлэр кэскилин

Барыллаан көрөрө буолуу...

Биитэр ојото ыалдан,

Биирдэ харабын симмэккэ

Ийэ барахсан

Иэдэйэн олороро буолуу.

Солбууом этэ кинини...

Баџар...

Баџар, ким эрэ уота суюх

Утуйбат идэлээвэ буолуо.  
Оттон харанга түннүктэр  
Ордуулара тугу кистнииллэр?  
Түүгүй түннүктэр истэригэр  
Төхө элбэх симмэтэх харах  
Төгүрүччү көрө сытара буолла?..

Василий Сивцев тылбаастара.

# ИЧИНЭЭБИТЭ

Чувашия Күннэйэ. С.Руфов киширии тыла . . . . .	3
<i>Дапсы тылбаастара</i>	
Ыллык . . . . .	6
Таптал . . . . .	7
*** Эн аан дойдуга биллиэнг дуо? . . . . .	7
Ийэ дойдум Чувашстан . . . . .	8
Арахсыы ырыата . . . . .	9
Олох . . . . .	10
*** Өр буолбут холумтангыт сойбута . . . . .	11
<i>Хоро Бүөтүр тылбаастара</i>	
*** Дыылђаны албыннаабаккын . . . . .	12
*** Дъоллоохтук таптырыы сатаабаппын . . . . .	13
Пааматыннык . . . . .	14
*** Эн ырааххын . . . . .	14
Таас сибэкки . . . . .	15
*** Артистарга сибэккитэ бэлэхтээн . . . . .	16
<i>В.Сивцев тылбаастара</i>	
Таптал киhi ахсын бэриллибэт . . . . .	17
Күн ахсын санганы . . . . .	18
*** Эн--мин бывынанар сирим арыытаўын . . . . .	19
Уу . . . . .	19
*** Сүрэвим күүскэ тэбэр буолла . . . . .	20
Дьоннор, истинг эрэ . . . . .	21
*** Мин тохсус мэндиэмэнгэ олоробун . . . . .	22
*** Көрүй миигин күн ахсын . . . . .	23
*** Эйигин таптырыбыттан дъоллоохпун . . . . .	24
*** Эн илииггинэн миигин . . . . .	24
*** Дъоллоох тапталы билбэппин . . . . .	25
*** Мин киhi күлүөх курдукпун дуо? . . . . .	26
*** Мин өр хааман манна кэллим . . . . .	26

*** Миигин көрдөххүнэ . . . . .	27
Күүт миигин . . . . .	28
*** Хараым эйигин көрүөн баџаар . . . . .	29
Киэнээнги серенада . . . . .	30
*** Миигин таптаабыккын умуннунг дуо? . . . . .	31
*** Туох буолла . . . . .	33
*** Соботовун сорго үөрэнним . . . . .	33
Дъахтар . . . . .	34
Аяа дьиэтэ . . . . .	35
*** Суюх, суюх, харах уута буолбатах . . . . .	36
*** Орто дойдуга олорор поэт . . . . .	36
*** Эйигин көрсүөм иннинэ билбэт этим . . . . .	37
*** Мин тулуурум тиһэх таммаа . . . . .	38
*** Эн хайдаххыный да, мин оннуукпун . . . . .	38
*** Мин диэки көрдөххүнэ . . . . .	39
*** Харахтара — чаьылыйар сулустар . . . . .	39
*** Күүппэтэбим, эрээммэтэбим . . . . .	40
*** Ынгырдын эрэ . . . . .	40
*** Мин тыалтан имэрийэ үөрэммитим . . . . .	41
*** Тапталлаахпар түүннэри хаамаммын . . . . .	42
*** Сүрэхпиттэн ыйылпытым . . . . .	42
*** Бу ый аннынааы үүт-тураан дойдуга . . . . .	43
Билингни таптал . . . . .	43
Киниэхэ эт . . . . .	44
*** Биир атаһым миэхэ кэпсиир . . . . .	45
*** Сиэркилэвэ көрунэн бэйэбин билбэтим . . . . .	46
*** Таптыбын . . . . .	46
*** Нарын матынтаах дорбооннортонь . . . . .	47
*** Бүгүн бэйэм бэйэбэр ымсыырдым . . . . .	47
*** Түүн . . . . .	48

Раиса Васильевна Бородкина  
(Раиса Сарби)  
**Каждый день новое**  
Стихи  
(переводы с чувашского)

Редактор П.Н.Федоров  
Художник С.С.Скрябин  
Худож. и техн. редактор Е.Н.Петухова

Сдано в набор 20.09.93. Подписано в печать 25.10.93.  
Формат 60x84 1/32 Усл. п. л. 1,75. Тираж 1000  
Цена свободная

Набрано в компьютерном Центре КИФ "Ситим"

Коммерческо-издательская фирма "Ситим"  
677027, г. Якутск, ул. Кирова, 33  
МГП "Полиграфист"  
677007, г. Якутск, ул. Петровского, 2



